



Lattice Semiconductor

## LPTM10-12107-3FTG208I

Karolo ea Karolo:

LPTM10-12107-3FTG208I

Moetsi / Mochini:

Lattice Semiconductor

Tlhaloso ea Sehlahisoa

IC PLATFORM MANAGER 208FTGBA

Datasheets:

 LPTM10-12107-3FTG208I.pdf

Boemo ba RoHS

 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Sekepe se Tsoang ho

Hong Kong

Tsela ea Shipment


DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KOPO EA HO

QOTSA

Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.













### Litlhaloso tsa LPTM10-12107-3FTG208I

KAROLO EA KAROLO	LPTM10-12107-3FTG208I
MOETSI	Lattice Semiconductor
TLHALOSO	IC PLATFORM MANAGER 208FTGBA
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	 LPTM10-12107-3FTG208I.pdf
TŠEBELISO EA VOLTAGE	3.3V
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	208-FTBGA (17x17)
SEHLOOHO	Platform Manager™
PACKAGING	Tray
PACKAGE / CASE	208-LBGA
MABITSO A MANG	220-1270 LPTM10121073FTG208I
MOCHESO O SEBETSANG	-
MOFUTA OA HO THABA	Surface Mount
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	3 (168 Hours)
NAKO EA MOETA-PELE E TLOAELEHILENG	10 Weeks
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
TLHALOSO E QAQILENG	General Purpose PMIC 208-FTBGA (17x17)
HONA JOALE - SUPPLY	-
BASE PART NUMBER	LPTM10-12
LIKŌPO	General Purpose

### Metsu e amanang

Lattice Semiconductor LPTM10-12107-3FTG208I	Morekisi oa LPTM10-12107-3FTG208I	Mofani oa LPTM10-12107-3FTG208I
Theko ea LPTM10-12107-3FTG208I	LPTM10-12107-3FTG208I Litšoantšo	Setšoantšo sa LPTM10-12107-3FTG208I
Datasheet ea PDF ea LPTM10-12107-3FTG208I	LPTM10-12107-3FTG208I Download Datasheet	Datasheet ea LPTM10-12107-3FTG208I
LPTM10-12107-3FTG208I Stock	Reka LPTM10-12107-3FTG208I	Reka Lattice Semiconductor LPTM10-12107-3FTG208I
Lattice Semiconductor LPTM10-12107-3FTG208I	Mofani oa Lattice Semiconductor	Morekisi oa Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor LPTM10-12107-3FTG208I	Lattice Semiconductor Corporation LPTM10-12107-3FTG208I	

### Lihlahisoa tse amanang

 <p><b>LPTL42557AYBW2</b> Bahlahisi: Lite-On, Inc. Tlhaloso: LED LPTL E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LPTM10-12107-3FTG208C</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: IC PLATFORM MANAGER 208FTGBA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 81 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LPTM10-1247-3TG128I</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: IC PLATFORM MANAGER 128TQFP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 42 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LPTM-ASC-B-EVN</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: BOARD BREAKOUT ASC E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 2 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LPTM21-1AFTG237C</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: IC PLATFORM MANAGER 237FTBGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 90 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LPTM21-1AFTG237I</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: IC PLATFORM MANAGER 237FTBGA E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 53 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LPTM-BPM-EVN</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: KIT DEV POWER MGMT E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 1 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LPTM10-12107-DEV-EVN</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: KIT DEV PLATFORM MANAGER E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 17 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LPTR-50</b> Bahlahisi: Bel Tlhaloso: CONN LOOPING PLUG FOR TRIAXIAL E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LPTL42757A3NW2</b> Bahlahisi: Lite-On, Inc. Tlhaloso: LED LPTL E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>LPTM10-1247-3TG128C</b> Bahlahisi: Lattice Semiconductor Tlhaloso: IC PLATFORM MANAGER 128TQFP E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 32 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>LPTL42557AEBW2</b> Bahlahisi: Lite-On, Inc. Tlhaloso: LED LPTL E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>